

ВИННИЦКЭЙ УОБАЛАС.
Хмельницкэй оройуон «Украина»
колхозуон улаһитторо сыллата
гречи́ха үрдүк үүнүүтүн ылаалдар
СНИМОККА: гречи́ха кирээ-
дэлэрин икки ардыларын көсө
түү. ССТА фотохрониката.

ЛЕНИН ТӨРӨӨБҮТ
ТЫЛЫГАР ҮӨРЭНЭЛЛЭР

«Кингит Улуу Дини дойдутун, аян дойдуга бастакы рабочайдар уонна баһынайдар социалистическай государстволарын баардай ситинилэрин соробута», — дини «соторулардаа» «Националь-най революция баччата» дини тэрилтэ председатели Маттино-Мандо, Конго (Бразилия), Африкада баһини дойдубутун кэрэхсэни-нин сыттан-сизэ айы улаатан ыһар.

Национальный батальон бое-
вой пехоты, ордена и медали
Советской Армии туган
албани билиге-коргоо дуулу-
бууларга сокумэр.

Кэлэн сымларга Африкада нууча тилын үрөстүн кичигик тарбанан эрэр, Улуу Ленин төрөөбүт үлүш Кongo (Бразилия), Тунисия, Мали уонна Нигерин уолаттара, кыргытара дьаһаан туран үөрэтэллэр. Нууча тилын куруһуонстара Эфиопияда, Угандара, Сомалига тариллаллар. Дыгыллэн, бу Африка аччатын советскай дойду культурун, техника уонна экономика уобалаһытар, норуот үөрэҕириниһин сис тематын киллэрэн туран, сатиһиллэрэни Африка аччата билээр сүрүп культурунай киһинэра. Манна кинилэра бу бары туһунаан советскай кинофильмнэр, киһитэлэр, ханыаттар кэһинилэр.

Нүүгцэ талд Эфиопиа гэгчтэд
тар улааншныг хэрхэсэнэр. Аг-
ни-Абобада тарилзигт баста-
йлаанай советскай биометалкара,
Нахрлар политехнической инсти-
тутутар уония Ассобада ноби-
ларлар нэвдэа үлэшин курстар
бадлаахтары барызын хабар
снэхтара суох. Эдэр дьон үөрэх-
хэ кириилэрин илхи-үс снл
сууталлар.

Африка бүгд дөдүтүгүр аяан
 алар кийинтэи англиялык эбэтэр
 Европа атын хайа эмэ тылынан
 хамнак багарар боппурюбу
 бийттаххына элиэтин эйгэс
 кичээри кытта нууччалык ыла-
 рын оонук сибүччү буолбатах.
 Нуучча тылын үрөтүнүгэ бара-
 ны күүбүрүүтэ бу курстарга
 үөрөмниттэр үксүлэрэ Советский
 Союз үрдүк үөрэни заведениел-
 ыгар уонна техникумнаныгар
 үөрөххө ылыттылыларынан бы-
 ыдаллалар. Соторутаагыта Ленин-
 градтан киноинженер дипломнаах
 тирөөбүт дөдүтүгүр төһүбүт
 Африканы Эшета диил уолун дыы-
 ыта эмэ итинник этэ. 1968
 сылга Советтар дөйдуларыгар
 үөрэнэ кэлбит 25 Африкка сту-
 деннарын маанык кэскил күүтэр.

Оттон ханна курстар айналла
иник сирдэринсэр африканецтары
олзоох набииниинкэ ортоугар
ение үлэин сымдыр советскай
специалистар үөрэтэллэр. Ираах
бүгүйдүгэ мань ордун бэллэтин
торууэхка сөө. Аасныт сым бүтэ-
ринсэр ение үлэин тийбит со-
ветскай прахтар олзоохтору
мтиниллэрин тэбэ Вичча тыла-
ды үөрөтөр учууталлар буолан
айааллар. Ол ийин хайы-үйө-
дэ эитэнэи үтүөрбүт олзоохтор
тахталларын нууччаларын тыла-
нын чавотууик этэр буолан эрдэ-
лэр.

Н. РАЕВСКАЯ, ССТА корр.



В. И. Ленин өлбөт-сүппэт образын айы—живопись, графика уонна скульптура чулуу советскай маастардарын үйэ аңарын устатыгар үлэлиир уһулуччу эппизтиэх уонна мунгура көстүбэт темалара. Ойуулуур-дьүһүннүүр искусствога Ленинианаба улахан нылааты ниллэрбиттэр ортолоругар бу темага эссэ 20-с сыллартан үлэни сабалаабыт РСФСР искусстволарын үтүөлээх деятелэ, Государственной бирисиний лауреата Москва худуһинига П. В. Васильев баар.

П. В. Васильев үлэлэрин дайду үгүс музейдарыгар көрсүөххэ сеп. Кини В. И. Ленингэ анамны уруһуйдарын альбомуна элбэктин табыстылар. П. В. Васильев айынныларыгар Владимир Ильич образга, кини дыһыгнэх ис нэссүөнэ ордуң толорутун уонна кырдыктаахтык бэриллэр. Вр сыллар үстэлэригар художник архивнай,

литературнай уонна иллюстративнай матырыйааллары, В. И. Ленин бэйэтин үлэлэрин, кинохрониканы, документальнай литератураны нүчүэйэн үөрэппитэ. Улахан көмөнү кинизкэ Н. К. Крупская оҕорбута. Кини субэлэрэ уонна критическэй бэлиттээһиннэрэ табыл суолу буларга көмөлөсүттэрэ. Владимир Ильини чугастын билэр итиннэ худоннин айар үлэтин болҕомтолоохтун иэтээн нэрэр Н. А. Семашканы, Е. М. Ярославсканы, Н. И. Подвойсканы, Г. И. Петровсканы, онтон да атын партия ветераннарын кытары көрсүбүүлэрэ эмиз сүүнэ сөөлөталаммытара.

В. И. Ленин төрөөбүтэ 100 сылын туолуутугар художник нэнэ сага үлэлэри бэлэнниир.

СНИМОНКТАРГА (хангастан уга): П. В. Васильев бэйэтин хар-
тынналарын ортотугар. «В. И. Ленин», «В. И. Ленин Октябрь күн
нэригэр», ССТА фотохрониката.

В. И. Ленин патшалык БСРР со-
сударственай библиотекатыгар
итинник заттаах быһастанка абы-
лыһа. Библиотека үлэһиттэре
Ленин ого эрдэһинаагы сыһаа-
тар аарыталаабыт кинигаларын
хомуйдулар.

Болыстанка Володя Ульянов
өре өрдөрүнөргө таптылар кини-
гелерге дини рааделыннан ашымалар.
Од кинигелер өртөлөрүтүр Нуш.

«Володя Ульянов кинигэтин долбуура»

кин айымнылар, шууча нуруутун өстүрүлгөлөр, героический үнүлүүнөр, «Воскресение соноросочон» деген П. Ершов өстүрүлгөтө баалар.

Быыстанкада революционный демократтар Чернышевский, Добролюбов, Писарев, о.д.д. автордар үлээрингөр тусун раздел аһамыт. Володя Ульянов оһуолатаа-

ды сызларыгар нууҕча классик-
тарын айымныаларын салгаан
экисталаабыта.

Гимназист Ульянон интернационалэнь кинокки уонна араас оруттааэкинь быыстаниа тийэх раздела кирдорор. Маана киини Симбирскэйга завьыталаабыт Гомер, Гераций, Бергиллий, Бальзак, Байрон, Шекспир, Сервантес киингэлэрэ.

омук литературата хомуллубут.

Тибэх студэ debate Н. К. Круская азыларыттан маннык тыллар суруллубуттар: «Кини тоё эбэх кинигени аахнытын ааран тайаар күчүмөдөй. Кини ологун билаан тухары библиотеканан тунамыта. Библиотека кинигаларин аарыгга уонна библиотеканы Илч ологун агарын атаарба-та»

CCTA.

Комиссия көрөр, быһаарсар

Болдугур наймаагийн Советын исполкомуа тус хэлбэрээр бичигдсэн бастайгаар комиссийн депутат Ермаков А. П. салаар. Комиссия тусууд чиглэлээр, Кинилэрт тусгаар олохгоор Совет депутаттаа

Комисси үзэтин бэлэанын кыбартаанын үлэрийн өнөрбүт. Ытылар бэрэбэр-кэлэргэ, рейдэлэргэ нэһиликэ активын тү-бүсүр, колхозлаахтар үөннэ специализатар-этинэрин түмэр.

Муус устар ий сэткатыгар Кыстык-Бүгд
иччат-комсомольскай Өөрүстэн үлэтин-
даниһын туһунан бөлүүрүөхү көрбүттэр.

Итннээ үүт мааньгар, үүт хаачыстыба-
тын тусгаарынгаа сэтгэний баара бэлхэтэм
мит уонна фермада баар итэхэстэр арыл-
дыбыктар. Ол күрдүк сүөсүүттэр өртөлө-
рутар интэр-ойдотөр, агитационнай-маасса-
бай үлэ олохтоох Советтарга баныбардар
капитализмтан биллэрдик мөлтөтүлүбүт.
Үүт мамын графига күннээгинин олохтом-
мотоох, фермада учетчик-лаборант булулла
илик.

Көмөсөня бейэтин бидаарыагыгар итилэри туоратарга, күнү чолчу мыйан туран, биригэдиинэрлэри Аржаков Д. Т. уонна Кузмин А. И. сүрүдэхтээбит. Ол олоххо киирини хонтүрөөлүүргэ бейэтин чилимизириттэн дьону апаабыт уонна бу барытын түбүккэ улаастах Советтар бэлдээбит.

Аммаба кәлһн сылларты сагы төрүөбү

итинг даша тусуёута, нийрай алутта та-
наарылыбатын хэрэгтэ буюёута. Отгон
бийыл муу устар ортотутар дээр 40
ылах төрөөсөөбута, 13 нийрай албута.
Нийрайн көнүл эмнэрэн иттигтэ омата
суох үлэинтэри анаабыттар. Нийрайдэр ту-
рар сирдэрэ зооветеринарнай көрдөбүлгэ
иниинтэвбэтэр, анааах плөщадкалар
суохтар. Бу бэрэбиаризни комиссия чили-
нэ пенсионер Фокин Н. В. салаан ыны-
пыт.

Советской тугуу

Майна учаластах бастын нямрай хорооч-
чута, коммунистическай үлэ ударнига Фо-
мина А. Г. опытын кинэтик туванары ый-
быттар. Кини туһунт 60 нямрайин арыт-
тах муосталаах сүргэ турдуорар. Нямрай
аһынгар күөх үнээйи уонна искусствон-
най үлүтү туванар.

[illegible]

Ол хайдах тодруулдугутун, тухч үлэ барбытын мүүс устар 30 күнүтэр бэрэ-бизрэкэ шынган комиссия ээни дьаһаллары

олхтууру участак Советыгар Үлүсүнбүтү

Видиги маһна биһр бастайааннаа комиссия икки суол бопһуруһу үөрөннүкү уонна көрбүтүн кылгастык сэлэргэтиһин. Эннэт үс ыйдарбыт устатыгар барыта армс суол бопһуруһу комиссия чилиэннэре уонна киһи аһына бэйэлэрин дүүүлэригэр туруорбуттар. Ол иһигэр сибиинньа көрөөчү Игнатъев Г. В. отчотутун, кэстэык хотонор санитарнай туруктары, өбүрүөт шенета ыйыыага бэлэмни туһунан бэрэбиэркэнн Евграфова М. Е., Ефимов А. П., Ильин А. И., о.д.а. мытан комиссия муһһаһар килдэрбиттэре.

Нэбилдэг Советын илгээгчид буюу багтаагдсан хамгийн их хэсэг нь олонд бусад туслах зүйлс—сүүх, нийтийн туулаарын хамтын, сүүх, нийтийн олонд үзүүлэгчдийн салтны туслахын бэлтгэл, нийтийн хаалганыг хамгаалахад.

Иггиригдлаах болзол Амгатаарыг улаас-
тагар тивсөөй хотонхору, титчинкэри, о.д.а.
гугуу, ферманы механизациалаанын билэ-
гин да сита-хото савалана илик.

Оттогн исполком (председатель Ногон Д.И.)
гана хайлаагметыбатын бастайааннай ко-
миссиита көрөр, туруурсар түбэлтэтигэр,
түбэлтэнаах башаарыына ылынар уонна
олору олоххо киллэринтигэр сонтоох, де-
ловой уонна принципиальной көмөнү өгө-
рүүхтээх, комиссия үлэтин өрүүтүн сала-
йаахтаах.

П. СЕДАЛИШЕВ

ЧЕРК

Таларын тийгээ иргэе нэийшилэрэ
буулан оро дүрэнгийэр. Оркууды-
ны бүтэрөөчилэр олох, үзэ, би-
ни-корүү киэв аартыгар аттанар
төрүүлээх кинэлэрэ. Манын дьо-
но бизнэсрэр оркууды, үнүстэл
олопор саас айыи хатыланымыта-
рын да ийин, үөрөнээчигиэ күндү,
бастагы ханан да үнүстүлүбэ,
төһнорүстүлүбэ кирэ-бэлиэ түбэлтэ.
Ол да ийин оркууды директоры
Николай Самыин Соловьев отуттан
тахса сийлаадыта бэйэтин баста-
гы выпускниктарыи атаартыыр
кэс тилигар долугуйбутунуэ бүгүн
эмиз олус долугуйан төрүүлээх
бизнэсри аһар.

ДИРЕКТОР

(Бүтүүтүн 4 стр. нэр.)

СОВЕТСКАЙ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЙ

A black and white portrait of an elderly man with short, dark hair, looking directly at the camera. He is wearing a dark jacket over a light-colored shirt. The background is a textured, mottled grey.

ВЕТЕРИНАР
ХАБЫРЫЛЛА

БИЊИГИ НОРР.

А. ШАПОВАЛОВ.
ССТА КОРР.



ССРС Манастрдзрин Советын
былаарылтынан советской интел-
лигентта соудниктарыгар танас сага
флориста интеллигентта.

Саңа форма үрүктүөбөр өгүтүн, быһыытынан уонна таңаһын элечыстыбатынан уратыйар. Тамас саңа—маренговай.

Фуретка ежелден-ақ, көмүс
ылғаш аяғардай лабиаларынан,
шүңдүмді көкөргазынынен.

Павш «боловч» тусгаж мэтгэ-
рийн аалтан тусламж, бэрм хал-
лан нүүрз өгнө.

СНИМОЖКА: советская милиция
сина формата.

В. СОЗИНОВ фотота.
ССТА фотокремната.

(Бүтүүтэ. Инээн 3 стр. нар.)

[illegible]

НАМЫС! Өрдөгү гүлүн аярым
өтүү жер, кызылбет калыс! Эм

ОХСУНУУ ОРТОТУГАР
ТӨРӨӨБҮТ РЕСПУБЛИКА

Союзну Вьетнам республика-
тын Бременский Федерационный
правительства парламентте аме-
риканский агроэксперты уюна
кишилер Сайеонияны кууруу-
куттарын утары бабаларын туту-
дуга суох булууларын уюна
контрабанданынни уюнтан тахса
сыйа хэрсээниги өлүсүттү ачуу-
нууна Вьетнамдары дуулабуула-
рыни уюна сайык иетин бадал-
рын олохто кишилерин багытты-
нан хостор.

Союзуу Вьетнама республика уюмданиши уюм киши претельствот таралланта тукулу сурах Москвада Советский Союз столицалар коммунистический уюм рабочий партиалар дейтуларды муниахтар баргулар кентер калыга. Москвадагы муниах кытмылахтар байлаларин телеграммаларлар Премияной Революционной правительством истиник ардалахтар, киниши уюм буттуулу уюмлар паролум окуулуулуу бр-тиниста кылалыга даре зал-балалыга окуулуу аринирит-улу.

Советской Союз, социалистический дойдулар уонна аан дойду сорох атын суверенитета. Временной Революционной правительством Силимметтэро.

«Пари-Порт таймс» дин американий хаймат революционнай правительствонь тэрийн «Сайгон индустри» нэе сохотал дин суруйлар. Биллидээх французский журналистка Тауин «Пари-Жур» хаймаака «Совуруу» нэе территориятын биеэстэн түүрдүн хонтуруулзуруу правительство тэрийнхэ—Совуруу Бьетнамы биехондун шийдэмхий франсгар үлснэ нинн сохотал дин суруйлар нэе хаймалылар. Ол нинн хайм-үйе-

Согууу Вьетнам Сайгон ма-
жистикатын контрреволютор баш-
кери суураттаралар, «Айыгөр
айыгонга бойотисар партиялыкый
орин диникин кызыраабат. Дой-
уу Вьетнамдай Революционнан
интелигетин таргалар кыжар
инсталатор поругу булаалым
оринара—революционнай комп-
еттар сайам-уйоу тиралым
алынар ителер. Манын угуру-
убада босолонмут аманда Согу-
уу Вьетнам поругун престани-
елерин конгресса кызыралдыбы-
н. Бу Согууу Вьетнам бари ор-
ионнарын, патристический то-
нгалар, поругу сайынылалар
сүстөрүн даялаттар, Сайгон
принимат патристический өйрө-
тмалалар офицердара, салма-
тара, государтыкый сулууспа-
лактар ителер. Конгресс тэрий-
ит правительствотын багытына
ин 56 саястан, инженер, Согу-
уу Вьетнам Минко провинцияты-
ар терөөтү Хэинь Тан Фат ала-
мат. Кини бойотин дойдугу
босолотур ийин өсүдүгүзү студ-
енттер сыймыктанат калтыбыта.

Правительство боюгтн программатай илтгннхрхд. Кнн снм — Снзурру Вьетнамн босхлорхуун снтрин, тутулгт снх, дснратнхскай, эйлээх, нйтранал Снзурру Вьетнамн тэрднн, вьетнамн бүтүнхүтүн айлзохнх халбоонгуу снглнн.

[illegible]

ДИРЕКТОР

үсүүтүүгээд нарын хэнийг
бичигдэн үедэлэх эдэл эдэр на-
р эргэснийг, хүлүүдэх хнэг
салаага өргүү үсүүдэа бу-
дуй? Бүүтэ энээн хэрэ дор-
тонингээр дүүнэн Хатилы-
сүдэлтийн бүтээгчлээр үсүү-
дэх бичигдэрэн атаархалар.
Санагдын атан эрэр сибон-
ли үсүү-көтөн тырмнэснэг
эдэр өрлөр өртөлөрүгэр саар-
газ уруулах, мөхөн бүтээхэл
мөнх хэрмэс—Номолай Са-
нэг тууар. Күн, курустэл тас
курух мөхс дүүнэн тэлс
ийсэс мөхсөн бэлхүн, санаа
сүх өрлөрүн кэрччн бүтэ-
лнр, отом илгэр: «Ул-хана
үсүүгэр, үсүүдэх сарытлах,
дэм-хонх динхлэр кырма.
Мана, Хатилыга, дэлэн кэл-
хн сэл бу өрлөр кичлэл
кымаха үсүүгэр эгилэр. Ном-
но окуланы бүтээгчлэр, сү-
нэ дэл бүтээлэр...»—дин са-
нэг.

[illegible]

—Уорак дымла бүтөп, оркуол,
фалорун көтүлүпүт көтөр убаты-
ным, кураакатсыман туура.
Киргакхорун убултарбыт мас эр-
кин эмес-араранынан адуулаһара.
Арай кинг кылаастарга өзбөр-
көй өгүнөх күөстө кыраакаты-
нан сотуллубут наартаһар адыс
сөтөрүтаарыта кыһым хаалтыс-
таһа өбөөндар күңгирөөн өлө-
нөк чөһөнөк, үкөрө-сөтөн таһас-
пыттарын сөһөтөдө.

—Парталары, остузлары мө-
гиз кыралсаңанан сотурдун...
—Сыга хаһайым дьаһайыстынан
баргыта.

— Николай Саввич, где сыр-
ный бутерброд? Оказирбурт
эми күйүн алынамдыга тюрмек-
ке карайлаан киши кирбёт эсе-
ржекчелери, сайылыгы өрөтүмкүт
таау таалайы, — десинттерэ сорон
учууталлар. Директор ээлитин
толорунчиртэ.

Күбүн, баладан ийин халий-
гы хүнүүр үерөнчүүлэр сү-
тэл, ирээс кыластарга кыр-
бүтүрө. Кинилэр үөркүр кы-
ластарга, өмөрү маарлапга ма-
нык ирээс, кэрэ буулбүтүн ил-
таралтынан кырбүтүрө. Ошон
кинн туттуу дьонун саналары
өдөр сүрүлүтүн үтүрө, кэрэ,
үтүрүлгүз үтүлбүтүнүн башка-
рылган өлөмүрү үтүрө.

Бастамайынча, иш-
урактарына, үй-
ишараларына, денерин ирмасын ту-
лар жана иш структурасын ки-
леништерге. Калмак коллективна
болгонунан бу бастагы тобуу

[illegible]

—Миллият улазлах оскундалар бары байкалгилгилер миллиятларунан миллиятналар. Оттон учугай улазлах оскунда тунгир учугай-Оттон уратиллах.

Толкунданы бардык, кыргыздын
аданы өнүк. Көпчүлүк сыйларга
изар учураганын аарылар Хиты-
ны окулатын улты үтүс учугай
уулулардаах, тууналардаах.
Алорон бирдестеринин үчүнзүч-
чылр самоуправленениларын тари-
би булар. Динтинин само-
уравление аменчире окула
айы баалар. Оз гыназ баран
ефелор самоуправленениларын сис-
теманы таба озорон сатабал-
лауууе олохто килелер ридпол-
диктивтар сизик булаачулар.

бу Латвияга олхотхнут үөр-
нөөччдэлэр самоуправлениеларын
хатгалгыг сүбүүх тэрилтэтинэй
хылаас хамрагтхитара буолаллар.
Манайга тас биирдик орооо та-
нык эмэ общественнай сүрүдүх
бөриллэр. Хылаас коллективтарын
пионерскай дружина совета уонна
достоит чилиннэра салаалаллар.
Коллектив үөрүх, общественнай-
смыслитическай билини, культуунай-
массабай, таһаарыстыбоннай,
спортивнай, э.д.а. барыта арам
ооктордаах. Окуула самоуправ-
лениетин саамай үрдүкү органи-
нан комсомольскай тэрилтэ секре-
тарьыттан, дружина советин пред-
седателиттэн уонна детсоветтан
таһаарыыт комитет буолар. Осу-
куула бэрээдиги көрүүтэ, об-
ществоннай туһалаах, истөр-үөр-
төр үлэлэр түгүс салааларын та-
рийин мытыгыг самоуправлениени
улаахан нөдүүстөөх. Ол туһунан
Виколэй Саввич бу курдук этэр:

[illegible][illegible]

Билгини Николай Сави...
...математика, физика, биология ка-
бинеттерин, шаңраабы үчүктөр му-
зейи, артындагы үчүктөргө
...тутта көрсөтүү. Үчүктөл-
лөр үчүктөргө даярдыктары
грамматикалары, математика
тутталар.
Менен баарылар самай сүрү-

7-7 сыйымнара булар. Угуулар-
га окууларга, өбөлгө программ-
масы тайынан сүүндүрүп алаан-
нах төлөбүрө суук бирибит чаас-
тара! Ону ханнах салайбааччы ба-
рыскайынан, күбөйүүнөн сугу-
нуй! Бу булар окуулапалла-
шынан, кини директорун Н. С.
Самойлов айыгынылаах үлөдүр.
Угуугу үлө бастык түмүктөрдүн.
Хатыны окуулата кинини сыз-
ларга оюну кинис сызын маала-
рынта суук үлөдүр түмүктө-
рүн оройуонига наар бастыыр. Би-
йиңи үрөх дыйлытар окуула
үрөшчүктөрүн 94 барында,
пиколетарын тарыттылар. Кини-
лэр оройуон окуулаарын
спортмадаларыгар, пионерда-
р, ады туристар слеттарыгар, физ-
ический, математический, химиче-
ский олимпиадаларга, ою айы-
ныстан уонна уус-уран самалот-
төлүүдөн көрүүтэ. «Зарница»
өмүсүүтүгар наар бастыгыгар ас-
санинарлар кинерсэллэр. Хатыны
окуулатын сүүмөрдөмөт тама-
датын спортсменнэре — ады дү-
бүчүттэр Саха сирин чыданын ке-
нуусканы РСФСР-га бастыыр ичин
сүрөхтэдин финалыгар кыттыбыт-
тара.

ҮӨРҮҮЛЭХ Бичиг хяналтын
оролбор бэлтгэх-бэлтгэх хайртай
бүхэлдэ илин, ардаа утгаар та-
дасгыгын бардлар. Энэбөөн
сүгүн салгыгта адар нгчт кр-
дөх кэлсгнлэрин, чүр күзүү-
лэрин дорбөөн сатарлар. Күм
эрэ эрчиннээх куолаха дуораби-
бөөн

«Чураанаа чугааран,
смаргата кымыкымаан,
Чуранчы чарагтар эдэр үөл
калбита...»
Өтөн ол отутус сылдардаах
номсомол уолу, билигин элбэх ха-
ры санныгтар түһэрин, ухулааран
калбэт кырдылагас коммунист Ни-
калай Саннич Солоникеву, сарсын
экине бүтүгүттүтүн кырдук түбү-
түөх, бечуоттаах үөл күүттэр.

Одот энэт аартыгар бастаан
аардыматтан, бөйөтүн аартын
тоба тайанат, тинтумар дымааты-
гар күүбүн-күдүбүн харыстаабын-
ка үлкүрөбүт Николай Сарыен
үтүөлөрүн бөйүгү Ийэ дойдубут
гүлдүгү сөөкөлүмүр. Одор ту-
бушара—зас да медаллар, Сaxe
МССР Верховнай Советын- Пресе-
дүмүн Бочуотунай грамотата,
Норуот үөрөдиринтин туйгуна-
значок...

Редактор Н. П. ВАСИЛЬЕВ.

Билээрн

Олохтонмунд быраабилыа бы-
һымтыһан булт обществоһын бы-
ры чилиэннэригэр 1970 сыл тох-
сунньу айыан булт быраабала-
тын туттарыы олохторун, оһу
туттарбыт ара дьомчо булт би-
лиэһэ, булутуурга көгүл бары-
лар.

Булт обществен чадимор
сгалары, якимирин, кунгалары,
тыкларын, булчут итларын
о.д.а. булчуур таргалларын булт
олонуннаады общественгытар ре-
гистратациялаах. Ошон
булт бизнестин надыр кимдар.
Регистратациялаах булт тар-
гала сокуоннай сокуонун адыр-
тар, бултчуурга консулациямат. Ре-
гистратация бу ий 1 кунуттин тым
скрээртер олохтох булт общес-
твенгытар. Чурачгыга райсоон
конторатыгар Синдига Н. С.
обсто Устинов Е. С. кытыллар.

Булт обществот.